

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/HAE

KEREITE: 7

NAKO E LEKANTSWENG: Dibeke tse tharo

SEHLOOHO/MOKOTABA: Tshwantshiso

KGOKAHANYO : Tikoloho tse ding tsa ho ithuta

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO(SI &MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
<p>SI 1: HO MAMELA MT 1 Ho mamela le ho ananela (natefelwa) ditema tse hlahisang maikutlo, tsa boiqapelo le tse phetang pale (j.k. palekgutswe, ditshomo) MT 4 Hlwaya le ho toloka ka nepo tshebediso ya sefahleho ho bontsha seo a ratang ho se bua, ketsiso le bophahamo ba lentswe. MT 6 Elellwa le ho amohela mefuta e fapaneng ya puo e jwaloka mokgwa o fapaneng wa ho qapodisa, puo ya tikoloho e itseng le puo ya batho ba itseng</p>	<p>MOHATO WA 1 Titjhere o laela baithuti ho boha tshwantshiso e etswang ke baithuti babang/ ho boha DVD jj. A ntano ba botsa dipotso.</p> <p>MOHATO WA 2 Titjhere o botsa baithuti dipotso mabapi le setshwantsho se ka ntle sa buka ya tshwantshiso.</p>	<p><i>MOHATO WA 1</i> Baithuti ba boha tshwantshiso e bapalwang ke baithuti ba bang kapa ba boha DVD ba araba dipotso tsa molomo.</p> <p><i>MOHATO WA 2</i> Baithuti ba seka seka sehlooho sa tshwantshiso le setshwantsho se ka ntle sa bukeng.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Tsa molomo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Memorandamo Mokgwa wa tekolo Mosebetsi o ngolwang wa phaposing Molekodi Metswalle</p> <p><i>Dithusa tekolo</i> Memorandamo</p>

<p>SI 2: HO BUA</p> <p>MT 1 Buisana ka mehopolo le maikutlo ka ho di bolela ka boitshepi le ka thuso e itseng ya dingolwa tse buuwang (j.k. dipale, metlae le ditshwantshiso)</p> <p>MT 4 Bontsha bokgoni ba mantlha ba ho phedisana ka ho ikakgela ka setotswana ho ditherisano, dipuisano jj.</p> <ul style="list-style-type: none"> -nka dikarolo tse fapaneng -dumela maikutlo amang -hlalosa ntlhakemo ya hae -nehelana ka tshekatsheko ya 	<p>MOHATO WA 3</p> <p>Titjhere o laela baithuti ho fana ka dihlooho tsa tshwantshiso eo ba neng ba e shebelletse ka ho ya ka kutlwisiso ya bona</p>	<p>MOHATO WA 3</p> <p>Baithuti ka dihlotshwana ba arolelana maikutlo ka dihlooho tseo ba diqollotseng tshwantshisong eo ba neng ba e bohile.</p> <p>- Baithuti ba etsisa dibapadi tse tshwanthisong(role play)</p>	<p>Mekgwa ya tekolo</p> <p>Ho balla hodimo</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Rub</p> <p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Ho ngolwa ketsiso (Role play)</p> <p>Molekodi</p> <p>Dihlopha</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Ruburiki</p> <p>Sekala sa tekolo (Checklist)</p>
--	--	---	---

<p>hae ya maikutlo a ba bang.</p> <p>-bontsha kutlwelobohloko ho ditokelo le maikutlo a ba bang.</p>			<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Tlaleho (Report back)</p> <p>Molekodi Titjhere Dihlopha</p>
--	--	--	---

			<p><i>Dithusa tekolo</i> Ruburiki Mokgwa wa tekolo Tse ngolwang,/Mosebetsi wa phaposeng Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Tjhebo ya mahlo (Observation sheet)</p> <p>MESEBETSI</p> <p>Ho Ngola</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Titjhere Motswalle</p>
--	--	--	---

			DITHUSA TEKOLO Ruburiki
<p>SI 3: HO BALA LE HO BOHA</p> <p>MT 3 Hlwaya sepheo, bamamedi le maemo a tema/ sengolwa.</p> <p>MT 6 Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p>MT 5 Hlwaya mefuta ya dingolwa e fapaneng le matshwao a sehlooho le ho</p>	<p>MOHATO WA 4</p> <p>Titjhere o botsa baithuti dipotso mabapi le setshwantsho se ka ntle sa buka ya tshwantshiso.</p> <p>MOHATO WA 5</p> <p>Titjhere o arola baithuti ka dihlotshwana ka hoya ka dibapadi tse tshwantshisong e be o ba laela ho bala tshwantshiso</p>	<p>MOHATO WA 4</p> <p>Baithuti ba seka seka sehlooho sa tshwantshiso se ka ntle sa tshwantshiso.</p> <p>MOHATO WA 5</p> <p>Baithuti ba bala tshwantshiso ho ya ka dibapadi tse tshwantshisong.</p>	<p>Mekgwa ya tekolo</p> <p>Ho balla hodimo</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Ruburiki</p>

<p>hlalosa kamoo sengolwa/tema e hlophiswang ka teng (j.k. dithothokiso, ditema tsa dikoranta, le ditema tse kgutshwanyana tsa dimakasine)</p> <p>MT 6 Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p><i>SI 4 HO NGOLA</i></p> <p>MT 1 Ngola mefuta e kgethilweng ya ditema tsa kgopolo ho</p>	<p><i>Mohato 6</i></p> <p>Titjhere o arola baithuti ka dihlotshwana mme o ba laela ho kgetha dihlooho tseo ba tla ngola tshwantshiso ka tsona, a ntano ba fa tataiso ya ho tshwayana (Rubric)</p> <p><i>Mohato 7</i></p> <p>Titjhere o laela baithuti ho ngola moralo wa bobedi.</p> <p><i>Mohato 8</i></p> <p>Titjhere o fa baithuti mosebetsi wa hae wa ho bala mofuta o mong wa buka ya tshwantshiso.</p>	<p><i>Mohato 6</i></p> <p>Baithuti ba ngola moralo wa pele wa tshwantshiso ya bona, ba ntano tshwayana ka dihlopha ho ya ka ruburiki</p> <p><i>Mohato 7</i></p> <p>Baithuti ba ngola moralo wa bobedi wa tshwantshiso.</p> <p><i>Mohato 8</i></p> <p>Baithuti ba bala tshwantshiso hae ba ntano fana ka tlaleho ya seo moithuti a se badileng ka bonngwe.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Ho ngolwa ketsiso (Role play)</p> <p><i>Molekodi</i></p> <p>Dihlopha</p> <p>Titjhere</p> <p><i>Dithusa tekolo</i></p> <p>Ruburiki</p> <p>Sekala sa tekolo (Checklist)</p>
--	---	--	--

<p>-bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka ba bang -utulla tshebediso ya puo ya ho bopa le ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba le e hlalosing, ka didayari, mangolo a setswalle, puisano, dikhathuni tsa dithothokiso, temana ya mela e mehlano e qabolang le dipina. MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho matshwao a kgethilweng a ho ngola a dumellanang a dumellanang le mofuta wa tema. MT 4 Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka thuso le kopanelo ho hlahisa ditema</p>	<p><i>Mohato 9</i> Titjhere o laela baithuti ho etsa lethathama la mopeleto wa mantswe</p> <p>MOHATO 10 Titjhere o laela baithuti ho bala le ho ngola mantswe a matjha bulking tsa bona</p>	<p><i>Mohato 9</i> Baithuti ba kgetha mantswe ka mora ho arolelana maikutlo ho eketsa lethathama la bona la mopeleto.</p> <p>MOHATO WA 10 Baithuti ba bala temana ba ntse ba hlwaya le ho hlokomela ka ho ngola bukeng mantswe a matjha a sa tlwaelehang.</p> <p>MOHATO WA 11 Ka dihlopha baithuti ba sheba mantswe a sa tlwaelehang kapa a matjha bukantsweng mme ba a sebedise dipolelong ka ho nepahala le ka kutwლისისო e</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Tlaleho (Report back)</p> <p>Molekodi Titjhere Dihlopha</p>
--	---	--	---

<p>ka ho kgetha le ho utulla dihlooho, ho sebedisa ditema tse ding e le malabela bakeng sa hongola, ho hlopha le ho hlahisa dihlooho, hlophisa mehopolo ka ho e nyalanya.</p> <p><i>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</i></p> <p>MT 5 Sebedisa puo ho nahana/bontsha se itseng ka ho -nahana ka seo a se utlwileng kapa a se badileng a nto botsa dipotso tse phephetsang; -nahana ka ntshetsopele ya bokgoni ba hae jwaloka sebui, momamedi, le mongodi</p>	<p>MOHATO WA 11</p> <p>Titjhere o laela baithuti ho sheba mantswa a sa tlwaelehang kapa a matjha bukantsweng ba be ba a sebedise dipolelong.</p>	<p>tebileng. Ba hlophisa mantswa ao ho ya ka ditho/dikarolo tsa puo.</p>	<p><i>Dithusa tekolo</i> Ruburiki Mokgwa wa tekolo</p> <p>Tse ngolwang,/Mosebetsi wa phaposeng</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Tjhebo ya mahlo (Observation sheet)</p> <p>Mokgwa wa Tekolo</p>
--	---	--	--

<p>maamong a tlwaelehleng a nto hlwaya dikarolo tseo a lokelang ho di ntlafatsa;</p> <p>-nahana ka matla a motho ka mong a ho ba le seabo ho diketsahalo tsa sehlopha a nto hlwaya menyetla ya ntshetsopele.</p> <p>SI 6 SEBOPEHO SA THUTA PUO LE TSHEBEDISO</p> <p>MT 1Sebetsa ka mantswe ka ho:</p> <p>-sebedisa mawa a fapaneng ho peleta mantswe a sa tlwaelehang;</p> <p>- ipopela lenane la hae la mopeleto le bukantswe ka hara kharikhulamo yohle;</p>			<p>MOKGWA WA TEKOLOHo Ngola</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Motswalle</p> <p>DITHUSA TEKOLO</p> <p>Ruburiki</p>
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - sebedisa bukantswe le bukantswe ya mahlalosongwe le malatodi - sebediso ya dikgutsufatso - hlwaya mefuta ya dihlongwapele le dihlongwanthao. 			

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/HAE		KEREITE: 8	
NAKO E LEKANTSWENG: Dibeke tse tharo			
SEHLOOHO/MOKOTABA: Tshwantshiso			
KGOKAHANYO : Tikoloho tse ding tsa ho ithuta			
DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO(SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
SI 1.HO MAMELA	<u>Mohato 1.</u> Titjhere o kopa baithaopi ho bala tshwantshiso e nang le dibapadi tse pedi kapa tse fetang bobedi mme ba bala tshwantshiso ho ya ka dibapadi tse tshwantshisong.	<u>Mohato 1</u> Baithuti ba Mamela ka hloko ha dibapadi di bala di bile di tshwantshisa tshwantshiso	<u>Mokgwa wa tekolo</u> Tjhebo ya mahlo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Sekala sa tekolo
MT 1.			
MT 4			
MT 6	<u>Mohato 2</u> Titjhere o botsa dipotso tse mabapi le tshwantshiso e badilweng le ditshiya tsa tshwantshiso	<u>Mohato 2</u> Baithuti ba araba dipotso tse mabapi le tshwantshiso e badilweng le ditshiya tsa yona	<u>Mokgwa wa tekolo</u> Tsa molomo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Dipotso le dikarabo
SI 2 HO BUA	<u>Mohato 3</u> Titjhere o arola baithuti ka dihlopha ,o ba fa ditshwantshiso tse arohaneng,ho di bala,ba buisana ka tsona mme ba be ba di bapale kalaneng.	<u>Mohato 3</u> Baithuti ka dihlopha ba bala ditshwantshiso tseo ba di filweng, ba buisana ka tsona	<u>Mokgwa wa tekolo</u> Tjhebo ya mahlo Molekodi

<p>MT 1 MT 4 MT 5 MT 6</p>	<p>Mohato 4 -Titjhere o rala sekala sa tekanyo (checklist) le baithuti seo ba tla se sebedisa ha ba hlahlobana ka dihlopha</p>	<p>mme ba di bapale kalaneng.</p> <p>Mohato 4 Baithuti ka dihlopha ba sebedisa sekala sa tekanyo (checklist) ho hlahlobana ka dihlopha ha di bapala tshwantshiso eo ba e kgethetsweng ke titjhere.</p>	<p>Titjhere Dithusa tekolo Tjhebo ya mahlo</p> <p>Mokgwa wa tekolo Tjhebo ya mahlo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo</p>
<p>SI 3. HO BALA LE BOHA</p> <p>MT.1 MT 2 MT 5 MT6 MT 10</p>	<p>Mohato 5</p> <p>Titjhere o neha baithuti bonketsisane(ketsiso),puisano(dialogue) le tshwantshiso ho di bala le ho lekola phapang pakeng tsa puisano,ketsiso le tshwantshiso.</p>	<p>Mohato 5</p> <p>Baithuti ba fana ka phapang pakeng tsa puisano,ketsiso le tshwantshiso ho ya ka kutlwisiso ya bona ba bile ba botsa dipotso tse tsebameng. E.H. PAG ,Task 1 page 16</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Tsa molomo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Dipotso le dikarabo</p>
<p>SI HO NGOLA</p> <p>MT 1 MT 3 MT 4</p>	<p>Mohato 6</p> <p>Titjhere o tataisa baithuti ho ngola tshwantshiso tsa bona mme o ba fa mosebetsi ho ya ka dihlopha tsa bona.Baithuti ba laelwa ho ngola ditshwantshiso tsa bona.</p> <p>Titjhere o tataisa baithuti ho tshwaya mosebetsi wa bona wa pele le wa bobedi ka dihlopha</p>	<p>Mohato 6</p> <p>Baithuti ka dihlopha ba ngola tshwantshiso tsa bona bantse ba etse hloko ditshiya tsa tshwantshiso</p> <p>Baithuti ba tshwayana ho ya ka dihlopha ka ho tjhentjhana ka mosebetsi wa dihlopha.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Tse ngolwang Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki</p>

<p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</p> <p>SI 6.SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO</p>	<p>Titjhere o tshwaya mosebetsi wa boraro wa dihlopha (final draft)</p> <p>Mohato 7</p> <p>Titjhere o neha baithuti monyetla wa ho hodisa tsebo ya bona mabapi le ditshwantshiso ka hore ba bale ditshwantshiso tse ding ho laeboraring ya phaposing</p> <p>Mohato 8</p> <p>Titjhere o fa baithuti seratswana ho se bala ba ntano araba dipotso tse mabapi le ditho tsa puo jk.Polelwanakgethi, Maamanyi, dipolelo le dipolelwana.</p>	<p>Mohato 7</p> <p>Baithuti ka dihlopha ba arolelana maikutlo ka seo ba se badileng ditshwantshisong.</p> <p>Mohato 8</p> <p>Baithuti ba araba dipotso ho tswa seratswaneng mme ba di ngola dibukeng tsa bona ka bonngwe.</p>	<p>Mokwa wa tekolo Puisano Molekodi Titjhere Dihlopha Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo</p> <p>Mokgwa wa tekolo Tse ngolwang Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Dipotso le dikarabo</p>
---	--	---	--

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/HAE KEREITE: 9			
NAKO E LEKANTSWENG: Dibeke tse tharo			
SEHLOOHO/MOKOTABA: Tshwantshiso ya seyalemoya			
KGOKAHANYO : Tikoloho tse ding tsa ho ithuta			
DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO(SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
SI 1.HO MAMELA	<u>Selelekela</u> Titjhere o botsa baithuti ka mefuta ya ditshwantshiso a be a ba bapalle tshwantshiso ya seyalemoya.	<u>Selelekela</u> Baithuti ba fana ka mefuta ya ditshwantshiso ba be ba mamele tshwantshiso ya seyalemoya.	<u>Mokgwa wa tekolo</u> Ho mamela Molekodi Titjhere Dithusa tekolo
MT 1.			
MT 4			
MT 6	<u>Mohato1</u> Titjhere o hlaloesetsa baithuti ka botlalo ka tshwantshiso ya seyalemoya hammoho le ditshiya tsa yona.	<u>Mohato 1</u> Baithuti ba mamela Titjhere ha a ba hlaloesetsa ka ditshiya tsa seyalemoya bantse ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.	Mokgwa wa tekolo Ho mamela Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Dipotso le dikarabo
SI 2 HO BUA	<u>Mohato 2</u> Titjhere o hlaloesetsa baithuti ka mekgabiso puo e fumanwang tshwantshisong le bohlokwa ba yona.	<u>Mohato 2</u> Baithuti ba mamela ka hloko ba ntse ba ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe.	
MT 1			
MT 4			
MT 5	<u>Mohato 3</u> -Titjhere o laela baithuti ho fana ka maikutlo a bona mabapi le tshwantshiso eo ban eng ba e mametse seyalemoyeng.	<u>Mohato 3</u> Baithuti ba fana ka maikutlo a bona mabapi le tshwantshiso eo ban eng ba e mametse	Mokgwa wa tekolo Ho mamela Ho ngola Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Tjhebo ya mahlo
MT 6	<u>Mohato 4</u>		

<p>SI 3. HO BALA LE BOHA</p> <p>MT.1 MT 2 MT 5 MT6 MT 10</p> <p>SI HO NGOLA MT 1 MT 3 MT 4</p>	<p>Titjhene o arola baithuti ka dihlopha ba ntano buisana ka sebakadi sa sehlooho le dtshitiso tse etsang hore ho be teng dikgohlano pakeng tsa hae le dibapadi tse ding.</p> <p>Mohato 5 Titjhene o arola baithuti ho ya ka dihlopha ho lokisetsa ho bakala tshwantshiso, ba bang e tla ba dibapadi ha ba bang etla ba babuhi mme ba tla tjhentjhana ba be ba lekolane.</p> <p>Mohato 6 Titjhene o fa baithuti monyetla wa ho bala tshwantshiso ya seyalemoya e teng sekolong ba thotse.</p> <p>Mohato 7 Titjhene o neha baithuti monyetla wa ho fana ka phapang pakeng tsa tshwantshiso ya seyalemoya le ditshwantshiso tse ding.</p> <p>Mohato 8 Titjhene o hlahosetsa baithuti dintlha tsa bohlokwa mabapi le Tikoloho,mokotaba,dibapadi/ baphetwa le nako eo</p>	<p>Mohato 4 Baithuti ka dihlopha ba buisana ka sebakadi sa sehlooho le ditshita tse etsang dikgohlano pakeng tsa hae le dibapadi le maemo a tshwantshiso.</p> <p>Mohato 5 Baithuti ba arohana ho ya ka dihlopha tse pedi ,ba bang e ba dibapadi ha ba bang e le balekodi. Dibapadi di ya bakala ha ba bang bona ba tshehetsa dibapadi.</p> <p>Mohato 6 Baithuti ba bala tshwantshiso ya seyalemoya ba ntse ba thotse.</p> <p>Mohato 7 Baithuti ba buisana ka phapang pakeng tsa tshwantshiso ya seyalemoya Le mefuta ya ditshwantshiso tse ding.</p> <p>Mohato 8 Baithuti ba</p> <p>Mohato 8 Baithuti ba bala ba thotse</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Puisano Molekodi Titjhene Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo</p> <p>Mokgwa wa tekolo Tsa molomo Puisano Molekodi Titjhene,baithuti Dithusa tekolo Dipotso le dikarabo</p> <p>Mokgwa wa tekolo Puisano Molekodi Titjhene Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo</p>
--	---	---	---

MORALO WA HO ITHUTA

THUTO: SESOTHO PUO YA LAPENG

A 10 METSOTSO 15

ENG

TJHABA, MAHLALE A PHEDISANO

MAEMO A TEKOLO (SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
<p>tse hlahisang maikutlo, tsa boiqapelo le tse phetang (hwe, ditshomo). hisane le setso a dingolwa tse kgethilweng.</p>	<p>Mohato 1 Titjhere o bala pale a hlalosa se paleng .A tsepamisitse maikutlo ho setshwantsho sa buka, ho botho ba baphetwa, moo pale e etsahalang teng, maikutlo, setso sa bophelo le botjhaba.</p>	<p>Mohato 1 Baithuti ba mamela ka hloko ho itokiselletsa ho araba dipotso. Ba araba dipotso ka ho ngola se botsitsweng ke titjhere.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Dipotso le dikarabo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Memorandamo</p>
<p>le ka boiqapelo le ho bolela ka boitshepi le ka thuso g ya dingolwa tse buuwang (j.k. dipale, metlae, le</p>	<p>Mohato 2 Titjhere o botsa baithuti dipotso ka kakaretso j.k. Pale ena e etsahala ho kae? O nahana hore</p>	<p>Mohato 2 Baithuti ba tla le ditema tseo ba dilokisitseng ho tla dibala ka bonngwe le ho fana ka dikarabo</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Dikarabo tse ngolwang Molekodi Titjhere</p>

<p>ka setotswana ho ditherisano, dipuisano.</p> <p>bedisa boemo bo itseng ba nepahalo le boiqapelo a</p> <p>kileng le e utlwahalang, kgefutso, phetoho ho lebelo</p> <p>heo le bamamedi, seemo le ho bua ka tshebediso ya</p> <p>ae ho buisana/ fetisa molaetsa ka puisano.</p>	<p>sehlooho se tshwanelana le pale</p> <p>e? Neha le baka.</p> <p>O ithutile eng paleng e?</p>		<p>Dithusa tekolo</p> <p>Memorandamo</p>
<p>oithabiso le ho fumana tlhahisoleseding ho phatlalla</p> <p>utleng yona, a hlalosa ho ntsha maikutlo ha hae</p> <p>e ratang.</p> <p>se.</p> <p>sa tlhahisoleseding ka ho hlwaya mohopolo wa</p> <p>ha ditshehetsang mohopolo oo wa sehlooho.</p> <p>aneng le matshwao a tsona a sehlooho le ho hlalosa</p> <p>a teng.</p> <p>itema, sepheo sa tsona le dikamano, tsa tsona ho</p> <p>mokotaba, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo</p> <p>emeng/dingolweng j.j.</p>	<p>Mohato 3</p> <p>Titjhere o hlalosa sepheo sa ho</p> <p>bala mme o tla le se ka balwang</p> <p>j.k. dikoranta le dimakasine.</p>	<p>Mohato 3</p> <p>Baithuti ba balla hodimo, ka tshehetso ya</p> <p>titjhere.Ba botsa dipotso.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Ho bala</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Baithuti</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Memorandamo</p>

tlo ka yena le ka ba bang.	<p>Mohato 4 Titjhere o hlalosa dintlha tsa bohlokwa le sepheo sa mmapa wa kelello (mind map)</p>	<p>Mohato 4 Baithuti ba rala mmapa wa kelello (mind map) o itshetlehileng sehloohong seo ba sebadileng ka bonngwe.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Mmapa wa kelello Molekodi Titjhere</p>

<p>ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba swalle, puisano, dikhathuni tsa dithothokiso, temana atshwao a kgethilweng a ho ngola a dumellanang le diketsahalo di etsahallang teng le tema ho meqoqo ya le raeme thothokisong, a sebedisa puo e otlohileng tatelano ho tsamaiso ya ditaba).</p> <p>a thuso le kopanelo ho hlahisa ditema ka ho kgetah le eng.</p>			<p>Dithusa tekolo</p> <p>Sekala sa tekolo (checklist)</p>
<p>MABAKA</p> <p>a le ho fana ka mabaka.</p> <p>itseng ka ho hlahloba.</p>	<p>Mohato 5</p> <p>Titjhere o neha baithuti ditema tse nang le dihlooho tse jwalo ka dikotsi, tshilafalo ya moya, ya metsi botlokotsebe j.j. mme o hlalosa dintlha tsa bohlokwa temeng.</p>	<p>Mohato 5</p> <p>Baithuti ba ngola tema ya dintlha tsa bohlokwa ba tsepamisitse maikutlo ho mabaka, ditlamorao le ditharollo tsa sehlooho seo ba se nehilweng.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Dipuisano</p> <p>Sengolwang(tema)</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Ruburiki</p>
<p>TSHEBEDISO</p> <p>sa mawa a fapaneng ho peleta mantswa a sa mopeleto le bukantswe ka hara kharikhulamo yohle, ho hlalalsonngwe le malatodi (Thesaurus).Ho sebedisa</p>	<p>Mohato 6</p> <p>Titjhere o hlalosa sepheo le tshebediso ya bukantswe le dintlha tse itseng tsa puo.</p>	<p>Mohato 6</p> <p>Baithuti ba etsa lethathama la mantswa a tswang ho ditema tse kgethilweng. Ba a ngola ka ho latellana ba ntse ba lekola</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Mopeleto</p> <p>Teko</p>

<p>gwanthao.</p> <p>le ho sebedisa mabitso, maetsi, mathusi, makgethi, malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, lebadi. Ho sebedisa wanelo.</p>	<p>Titjhere o tla hlaloseisa baithuti ka mahlalasonngwe, malatodi, dihlongwanthao</p> <p>Mohato 7. Titjhere o neha baithuti mosebetsi wa ho batla ditshwantsho tse tla bontsha makgethi, mathusi, mahokedi, maetsi.</p> <p>A hlaloseise bana ka malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, maemedi, lebadi.</p>	<p>tlhaloso le tshebediso ya ona ho bukantswe. Ba ngola pitsetso ya mantswa .Baithuti ba qolla mahlaosonngwe, malatodi, dihlongwanthao.</p> <p>Mohato 7 Baithuti ba seha ba bile ba manamisa ditshwantsho ho dimakasine tse bontshang makgethi, mahokedi, mathusi, maetsi.</p> <p>Ba bopa dipolelo ka malahlelwa, makalo, maetsisamodumo, maemedi, lebadi, ho bontsha kutlwisiso ya bona.</p>	<p>Molekodi Titjhere Baithutimmoho</p> <p>Dithusa tekolo Memorandamo</p> <p>Mekgwa ya tekolo Porojeke Tse ngolwang Molekodi</p>
--	---	--	---

			Titjhere Baithuti Dithusa-tekolo Tjhebo ya mahlo Ruburiki
--	--	--	---

ale, dibukantswe, dikoranta, makasine j.j.

MORALO WA HO ITHUTA

THUTO: SESOTHO PUO YA LAPENG

MOKOTABA: DIPALE

NAKO E LE KANTSWENG: DIHORA 10 METSOTSO 15

SEHLOOHO: PALE E KGETHILWENG

KGOKAHANYO: MAHLALE A TSA TLHAHO LE BONONO LE BOTJHABA

MOKATO:

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE

MEHATO YA TITJHERE

MEHATO YA MOITHUTI

DINTLHA TSA TEKOLO

MAEMO A TEKOLO (SI le MT)

YA HO RUTA

YA HO ITHUTI

<p>SI 1 HO MAMELA</p> <p>MT 1 Ho mamela le ho ananela ditema tse buuwang tse phephetsang (j.k. tshwantshiso ya seyalemoya, dithothokiso tse tshwantshisang , puo e kgutshwanyane, papatso ya le seyalemoya le dikganyetsano)</p> <p>MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse fapaneng.</p>	<p>Mohato 1</p> <p>Titjhere o balla baithuti pale mme a ntse a ba hlaloseisa yona. Kapa o mamedisa baithuti pale ya seyalemoya, a ntano ba botsa dipotso ho seo ba neng ba se mametse.</p>	<p>Mohato 1</p> <p>Baithuti ba mamela ka hloko ho itokiselletsa ho araba dipotso .</p> <p>Baithuti ba araba dipotso.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Tse ngolwang</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Memorandamo</p>
<p>SI 2 HO BUA</p> <p>MT 1 Buisana ka mehopolo le maikutlo ka boiqapelo le ho bolela ka boitshepi le ka thuso e fokoditsweng (j.k. ditshwantsho, bonketsisane le dipina).</p> <p>MT 4 Bontsha bokgoni ka ho ikakgela ka setotswana ho ditherisano, dipuisano,dikanyetsano le diphuphutso tsa sehlopha),botsa dipotso tse lokelang, sebetsana le dintlha tsa bohlokwa.</p> <p>MT 5 Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a</p>	<p>Mohato 2</p> <p>Titjhere o hlaloseisa baithuti hore ba tla tshwanela ho etsisa baphetwa mme ba be ba phete pale.</p> <p>Baithuti ba arolwa ka dihlopha.</p>	<p>Mohato 2</p> <p>Baithuti etsisa baphetwa ka dihlopha ba boele ba phete pale ka bonngwe.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Moqoqo-phetelo</p> <p>Molekodi</p> <p>Baithuti ka bo bona</p> <p>Dihlopha</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Sekala sa tekolo (Checklist)</p> <p>Ruburiki</p>

<p>tsepamisitse maikutlo ho : qapodiso e hlakileng le e utlwahalang, kgefutso phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentswe, sepheo le bamamedi, sehalo, seemo le ho bua ka ho tshebediso ya ditho tsa mmele.)</p> <p>MT 6 Hlwaya le ho hlahlosa matshwao a nang le seabo ho katleho ya hae ya ho buisana / fetisa molaetsa ka puisano.</p>			
<p>SI 3 HO BALA LE BOHA</p> <p>MT 1 O tla bala ka boithaopo , a balla boithabiso.</p> <p>MT 2 O balla hodimo kapa o bala a thotse .</p> <p>MT 4 Bontsha kutlwisiso ya dingolwa tse ngata tsa thlahisoleseding ka ho hlwaya mohopolo wa sehlooho le ho hlalosa le ho hlalosa mokgwa oo dintlha</p> <p>Di tshhetsang mohopolo oo wa sehlooho, fatisisa mohopolo ka dipotso , etsa kahlolo le ho nka diqeto ka mohopolo a itshetlehleng</p>	<p>Mohato 3</p> <p>Titjhene o hlalosa sepheo sa ho bala mme o tla le se ka balwang (j.k. dikoranta le dimakazine).</p>	<p>Mohato 3</p> <p>Baithuti ba balla ditema hodimo ntle ho thuso ya titjhene, o botsa dipotso, o nehelana ka phapang pakeng tsa pale le dingolwa tse ding.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Ho bala</p> <p>Moqoqo</p> <p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Molekodi</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Ruburiki</p>

<p>hodima bopaki, hlwaya le ho hlalosa ntlhakemo tse fapaneng.</p> <p>MT 5 Hlalosa mokgwa oo karolo tsa sehlooho le ho hlophiswa ha mefuta e fapaneng ya dingolwa ho bang le seabo ka teng ho mokgwa oo sengolwa se sebetsang ka teng.</p> <p>MT 6 Bontsha kutlwisiso ya dingolwa / ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p>MT 8 Ntsha maikutlo ka tshekatseko dingolweng j.j..</p>			
<p>SI 4 HO NGOLA</p> <p>MT 1 Ngola mefuta e fapaneng ya ditema tsa kgopolelo ho :</p> <p>-bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka ba bang.</p> <p>-utulla tshebetso ya puo ya ho bopa, ho sekaseka ka hloko le ya ho bapala ka</p>	<p>Mohato 4</p> <p>Titjhere o hlalosetsa baithuti ditshiya tsa meqoqo.</p>	<p>Mohato 4</p> <p>Baithuti ba ngola moqoqo wa boiqapelo.</p> <p>Baithuti ba bontsha moralo wa pele ba le moo ba hlahlobaneng diphoso teng.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p> <p>Ho ngola moqoqo</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Baithuti</p> <p>Dithusa tekolo</p>

<p>tshebediso ya meqoqo e phethang taba le e hlahosang. Puisano, dithothokiso, dipina le mangolo.</p> <p>MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho matshwao a fapaneng a ho ngola a dumellanag le mofuta tema (j.k. ho tsebisa baphetwa, le ho theha sebaka moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p>MT 4 Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka kopanelo le ka boyena ho hlahisa ditema.</p>			Ruburiki
<p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</p> <p>MT 1 Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka .</p> <p>MT Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla</p>			
<p>SI 6 SEBOPEHO SA THUTAPUO LE</p>	<p>Mohato 5</p>	<p>Mohato 5</p>	<p>Mokgwa wa tekolo</p>

<p>TSHEBEDISO</p> <p>MT 1 Sebetsa ka mantswa ka ho sebedisa mawa a mofuta e fapaneng ho peleta mantswa a sa tlwaelehang, ipolela lenane la hae la mopeleto , sebedisa bukantswe, dikgutsufatso, mantswa a leloko, dihlolongwapele le dihlolongwanthao.</p> <p>MT 2 Sebetsa ka dipolelo ka ho hlwaya le ho sebedisa mabitso, maetsi, mathusi, makgethi, maemedi, mahokedi, makopanyi, malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, lebadi.</p>	<p>Titjhare o hlalosa dintlha tse fapaneng tsa karolwana tsa polelo . O hlalosa mokgwa wa ho sebedisa moetsi, ketso, moetsuwa, dipolelo le dipolelwana.</p> <p>O hlalose tsa baithuti tsela ya ho sebedisa bukantswe.</p>	<p>Baithuti ba ngola mosebetsi ka thutapuo le mopeleto.</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Mosebetsi ka thutapuo</p> <p>Molekoli</p> <p>Baithuti</p> <p>Dithusa tekolo</p> <p>Memorandamu</p>
<p>Disebediswa/ mehlodi: Dipale, dipale tse hatsitsweng, bukantswe, dikoranta, makasine, dibuka j.j.</p>			
<p>Boitekolo:</p>			
<p>Keketso ya menyetla:</p>			

MORALO WA HO ITHUTA

MOKOTABA: DIPALE SEHLOOHO : PALE E KGETHILWENG MOKATO : 9			
B A, MAHLALE A BOPHELO A TEKOLO (SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE YA HO RUTA	MEHATO YA MOITHUTI YA HO ITHUTA	DINTLHA TSA TEKOLO
uuwang j.k. seyalemoya, dithothokiso tse gabane, bohaisane le setso a dingolwa tsa	Mohato 1 Titjhere o neha bana dipampiri tse nang le dintlha tse ka sehlohong tsa palenyana, ho ya ka dihlopha tsa bona. Titjhere o bala pale makgetlo a seng makae.	Mohato 1 Bana ba kgetha dintlha tse ka sehlohong ka mora palenyana e badilweng ke titjhere. Ba tshwanela ho kgetha ba be bangole tse dumellanang (positive) le tse phehisanang (negative) le boleng seratswaneng ka nngwe.	Mokgwa wa tekolo Puo le ho ngola Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Memorandamo Sekala sa tekanyo (checklist)
boiqapelo le ho bolela ka boitshepi le boipuso	Mohato 2 Titjhere o hlalose tsa bana ka	Mohato 2 Baithuti ba buisana ba fana ka	Mokgwa wa tekolo Puisana

<p>laletse ya ditema tsa kgopolelo ho: a yena l ka ba bang. aseka ka hloko le ya ho bapala ka tshebediso ana, dithothokiso. o matshwao a fapaneng. yena ntle le mathata ho hlahisa ditema tse</p>	<p>Titjhere o hlaloesetsa bana ka disebediswa tse tsamaelanang le sehlooho ho baithuti.(j.k. mohala wa thekeng, moaparo, dipapadi, botlokotsebe le mesebetsi j.j.O hlalosa melao ya diphuphutso le mabaka hammoho le mokgwa wa raporoto le setshwantsho.</p>	<p>Baithuti ka dihlotshwana ba kgetha sehlooho mme etse phuputso (ba bua le batswadi, matitjhere j.j).Ba etse setshwantsho ba ngole raporoto e kgutshwane.</p>	<p>Ho ngola Molekoli Titjhere Dithusa tekolo Sekala sa tekolo</p>
<p>ABAKA no fana ka mabaka.</p>			
<p>SHEBEDISO awa a mefuta ho peleta mantswa, ipopela ve, sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao o sebedisa, mabitso, maetsi, mathusi, malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, le ketso,</p>	<p>Mohato 5 Titjhere o hlalosa dintlha tse fapaneng tsa ditho tsa puo le mekgwa e fapaneng ya ho sebedisa bukantswe ho hlahloba mopeleto le tshehetsa dipolelo, dikapolelo, maele le tlhaloso ya wona. Tlhaloso ya ho sebedisa dikapolelo, maele le tshehetso ka nepo j.j.</p>	<p>Mohato 5 Baithuti ba sebedisa dikapolelo, maele dipolelong ba bile ba ngola mopeleto o sa tlwaelehang bukeng tsa bona.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Ho bua Ho ngola Molekoli Bana ba ya tshwayana Dithusa Tekolo Memorandamo</p>

bukantswe, dikoranta, makasine, dibuka j.j.

THUTO: SESOTHO PUO YA LAPENG
NAKO E LEKANTSWENG: DIHORA 10

MOKOTABA: DIPHATLALATSI TSA TLHAHISOLESERING
SEHLOOHO: DIKHATHUNI
MOKATO/ KEREITI 7
KGOKAHANYO: TLWAETSO HO TSA BOPHELO, MAHLALE A PHEDISANO

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO	MEHATO YA TITJHERE YA HO RUTA	MEHATO YA MOITHUTI YA HO ITHUTA	DINTLHA TSA TEKOLO
SI 1 Ho Mamela MT 2 mamela ka mafolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhahisolesering e itseng le melaetsa ya sehlooho; mme a be a arabele ka tshwanelo j.k. <ul style="list-style-type: none">Ho ngola ntlhanyana tse itseng tsa bohlokwa; ho kgutsufatsa; le ho fetisa ditaba ka tshwanelo.	Mohato wa1 Titjhere o bolella baithuti ho ntsha maikutlo (brainstorming) ka mefuta e fapaneng ya dikgokahanyo le mekgwa e fapaneng ya ho fetisa melaetsa.	Mohato 1 Baithuti ba ntsha maikutlo ka mefuta e fapaneng ya dikgokahanyo le mekgwa e fapaneng ya ho fetisa melaetsa ka nepahalo.	<u>Mokgwa Wa tekolo</u> Dipotso le Dikarabo <u>Molekodi</u> Titjhere Baithuti <u>Dithusa-tekolo</u>

<p>SI 2 Ho Bua</p> <p>MT 2 Buisana ka mehopollo, dintlha le maikutlo ka ho hlaka, le ka ho napahala ho itseng ho tshwarahana ha diataba j.k. ditherisano le diphehisano tse tse kgutshwane.</p>	<p>Mohato wa 2</p> <p>Titjhere o laela baithuti ho etsa phapang pakeng tsa ditsela tsa ho fetisa melaetsa ka molomo le tse ngolwang.</p>	<p>Mohato wa 2</p> <p>Baithuti ba arolelana maikutlo ho etsa lethathama, mme ba bapisa ditsela tsa kgokahanyo</p>	<p>Mokgwa Wa Tekolo</p> <p>Karolelano ya maikutlo</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Moithuti,</p> <p>Moithutimmoho</p> <p>Motswadi</p> <p>Dithusatekolo</p> <p>Sekala sa tekanyo</p>
<p>SI 3 Ho Bala le ho Boha</p> <p>MT 1. Sebedisa temoso tsa tshwantshiso ho fana ka moelelo, a toloka tlhahisoleseding ho kenyeletsa manane le ditshwantsho tsa kerafo tse bonolo tse fumanwang mongolong, diphatlalatsing tse ngotsweng tse jwalo ka dialemanakaj.j.</p>	<p>Mohato wa 3</p> <p>Titjhere o abela baithuti dikhathune tse fapaneng hore ba di bohe le ho di toloka ka dihlopha.</p>	<p>Mohato wa 3</p> <p>Baithuti ba boha ba bile ba toloka dikhatone.</p>	<p>Mokwa wa tekolo</p> <p>Tsa molomo</p> <p>Molekodi</p> <p>Titjhere</p> <p>Moithutimmoho</p> <p>Motswadi</p>

	<p>Mohato wa 4 Titjhere o botsa dipotso tse itshetlehileng ho dikhathune.</p> <p>Mohato wa 5 Titjhere o neha baithuti setshwantsho se bontshang ketsahalo e itseng, mme o botsa dipotso tse itshetlehileng ka ketsahalo eo ya khathuni.</p>	<p>Mohato wa 4 Baithuti ba araba dipotso ka ho bua(ka molomo)</p> <p>Mohato wa 5 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa mme ba sekaseka ketsahalo eo ba e nehilweng ho utlwisisa khathuni malebana le bamamedi, maemo le tema ya sengolwa.</p>	<p>Dithusa –tekolo Mokgwa wa tekolo Dikarabo tsa molomo Dithusa-thuto Mokgwa wa tekolo Ho ngola Molekodi Titjhere Moithuti Dithusa-tekolo</p>
<p>SI 4 Ho Ngola MT 1. Ngola mefuta e kgethilweng ya ditema tsa kgopolelo ho bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka ba bang le ho utulla tshebediso ya puo ya ho bopa le ya ho bapala ka</p>	<p>Mohato wa 6 Titjhere o neha baithuti setshwantsho se bontshang ketsahalo eo ba tlang ho itshetleha ka yona ha ba rala</p>	<p>Mohato wa 6 Baithuti ba rala khathuni ka setshwantsho se bontshang ketsahalo seo ba se nehilweng.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Khathuni Molekodi Tijthere Motswadi Moithutimmoho</p>

<p>tshebediso ya meqoqo e phetang taba le e hlalosang dikhathuni.</p>	<p>khathuni.</p>		
<p>SI 5 Ho Nahana le ho Fana ka Mabaka MT 1 . Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka ka ho etsa diqeto le ho ntsha moelelo ; le ho hlalosa maikemisetso a mongodi ka ho toloka ditema tse bonwang le tse mamelwang kharikhulamong yohle le hlalosa sesosa le ditlamorao.</p>	<p>Mohato wa7 Titjhere o neha baithuti setshwntsho se bontshang ketsahalo eo ba tlang ho itshetleha ka yona ha ba rala khathuni.</p>	<p>Mohato 7 Baithuti ba fana nako ho hlahisa le ho nehelana ka puo mabapi le dikhathuni tsa bona.</p>	<p>Mekgwa ya tekolo Molekodi Dithusa-thuto</p>

<p>SI 6 Sebopeho sa Thutapuo le Tshebediso MT 5. Ntshetsopele ya temoho e hlokolosi ya puo ka ho hlwaya puo e sa fapaneng ka moelelo o potetseng wa seo e se buang- ho ela hloko moelelo o potetseng.</p>	<p>Mohato wa 8 Titjhere o abela/ neha baithuti khathuni e nngwe ho hlahloba puo e sebedisitsweng ho toloka khathuni.</p>	<p>Mohato wa 8 Baithuti ba ngola mosebetsi ka bonngwe.</p>	<p>Mokgwa wa Tekolo Mosebetsi o ngolwang Molekodi Titjhere Moithutimmoho Dithusa-thuto</p>
<p>Dithusa thuto: Dibuka, Dikoranta, Makasine, Seyamoleya, TV, Boitekolo</p>			
<p>Boitekolo</p>			
<p>Keketso ya menyetla</p>			

MORALO WA HO ITHUTA

THUTO: SESOTHO PUO YA LAPENG

NAKO E LEKANTSWENG: Dihora 10

MOKOTABA: DIPHATLALATSI TSA THLAHISO LESEDING

SEHLOOHO:DIKHATHUNE

MOKATO: 8

KGOKAHANYO:MAHLALE A PHEDISANO, TLWAETSO HO TSA BOPHELO

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO(SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
<p>SI 2 HO MAMELA MT 2 Mamela ka mafolofolo le ka hloko mme a arabele ka tshwanelo j.k. ho etsa diqeto, a botsa dipotso tse fuputsang le mehopolo e phephetsang. -ho ngola ntlhanyana tse itseng tsa bohlokwa, ho kgutsufatsa le ho etsa diqeto</p>	<p>Mohato 1 Titjhere o bolella baithuti ka dihlopha ho ntsha maikutlo ka ditsela tse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa le mekgwa ya kgokahanyo.</p>	<p>Mohato 1 Baithuti ba arolelana maikutlo ka tsela tse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa ka ho nepahala ba bile ba ngola le mehopolo ya ba bang.</p>	<p>Mekgwa ya tekolo Dipotso le dikarabo Molekodi Titjhere Baithuti Dithusa tekolo Memorandamo</p>
<p>SI 2 HO BUA MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e</p>	<p>Mohato 2 Titjhere o laela baithuti ho etsa</p>	<p>Mohato 2 Baithuti ba qolla dintlha tsa</p>	<p>Mekgwa ya tekolo Puisano</p>

<p>phatlaletseng ya dingolwa tse buuwang a bontsha hlahlamano e nepahetseng ya ditaello tse rarahaneng tsa molomo le ditlhaloso.</p>	<p>phapang pakeng tsa tsela tsa ho fetisa melaetsa ka molomo le tse ngolwang.</p>	<p>bona tse bontshang phapang mme ba bapisa tsela tsena tsa kgokahanyo.</p>	<p>Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo</p>
<p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT 1 O bala ka boithaopo, a balla boithabiso le ho fumana tlhahiso leseding ho phatlalla le ditema tse fapaneng tseo a ithutileng tsona a hlalosa ho ntsha maikutlo ha hae ebile a hlalosa mefuta ya dingolwa eo a e ratang a nto kgothaletsa ba bang ho bala dingolwa tseo. MT 3 Buisana ka sepheo, bamamedi le maemo le tema sengolwa.</p>	<p>Mohato 3 Titjhere o abela baithuti ka dihlopha dikhathune tse fapaneng hore ba dibohe ba be ba ditoloke.</p> <p>Mohato 4 (Mosebetsi wa dihlopha) Titjhere o botsa dipotso tse</p>	<p>Mohato 3 Baithuti ba bala mme ba toloka dikhathune ho ya ka kutlwisiso.</p> <p>Mohato 4 Baithuti ba araba dipotso ka ho bua</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Puisano Ho fata maikutlo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki</p> <p>Mokgwa wa tekolo Dikarabo tsa molomo Molekodi</p>

	itshetlehleng ho dikhathune.		Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki
SI 4 HO NGOLA MT 1 Ngola mefuta e fapaneng ya ditema tsa kgopolelo ho bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka babang le ho utulla tshebediso ya puo ya ho bopa, ho sekaseka ka hloko le ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba le e hlahosang, puisano, dithothokiso, dipina le mangolo.	Mohato 5 Titjhere o hlahosetsa baithuti mehato ya ho etsa khathune. O neha baithuti setshwantsho se bontshang ketsahalo mme o botsa dipotso tse itshetlehleng ka ketsahalo –dikhathune Mohato 6 Titjhere o neha baithuti setshwantsho se bontshang ketsahalo eo ba tlang ho itshetleha ka yona ha ba rala khathune.	Mohato 5 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa mme ba sekaseka ketsahalo eo ba e nehilweng ho utlwisisa khathune malebana le bamamedi, maemo le tema ya sengolwa. Mohato 6 Baithuti ba rala khathune ka setshwantsho se bontshang ketsahalo seo ba se nehilweng.	Mokgwa wa tekolo Ho ngola dintlha tsa bohlokwa Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki Mokgwa wa tekolo Mongolo o hlahosang Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki
SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA MT 1 Sebedisa puo bakeng sa ho nahana ka	Mohato 7 Titjhere o neha baithuti monyetla wa ho hlahisa le ho	Mohato 7 Baithuti ba fana nako ho hlahisa le ho nehelana ka puo mabapi le	Mokgwa wa tekolo Nehelano (Presentation) Molekodi

<p>mabaka ka ho sebedisa bokgoni ba ho nahana le ho fana ka mabaka maamong a fapaneng, buisana le ho hlalosa lehlakore leo mongodi a shebang ditaba ka lona le sebaka seo a shebang ditaba a le hona teng, hlalosa le ho buisana ka sesosa le ditlamorao.</p>	<p>nehelana ka puo mabapi le khathune.</p>	<p>dikhathune tsa bona.</p>	<p>Dihlopha Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki</p>
<p>SI 6 SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO MT 5 Ntshetsa pele temoho e hlokolosi ya puo ka ho hlwaya moelelo o potetseng le meelelo e mengata, ho hlwaya puo ka bohlale le ho ngola botjha sena ntle le sehalo se amang maikutlo. Ho momahanya ho hlwaya le tshebediso ya mantswa a bontshang kelohloko e phahamang ya bong, bomorabe, tikeloho, bophelo bo bottle, le dintlha tse ding tsa setso.</p>	<p>Mohato 8 Titjhere o neha baithuti khathune enngwe ho hlahloba puo e sebedisitsweng ho toloka khathune.</p>	<p>Mohato 8 Baithuti ba ngola mosebetsi ka bonngwe ho toloka khathuni.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Mosebetsi o ngodilweng Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Memorandum</p>
<p>Dithusa thuto: Dibuka, Dikoranta, Makasine, Seyalemoya, Thelevishini</p>			
<p>Boitekolo:</p>			
<p>Keketso ya menyetla:</p>			

MORALO WA THUTO

THUTO : SESOTHO PUO YA LAPENG SEHLOPHA: 09 NAKO E LEKANTSWENG: DIHORA 10 KGOKAHANYO : LIFE ORIENTATION		MOKOTABA: DIPHATLALATSI TSA THLAHISO LESEDING SEHLOOHO : HO TLATSWA HA DAYARI	
DIPHETO TSA HOITHUTA LE MAEMO A TEKOLO (SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT 5 Moithuti o buisana ka mefuta ya dingolwa le ho hlalosa mokgwa oo karolo tsa sehlooho di hlophiswang ka teng.(j.k. Dithothokiso tse telele, dipale tse kgutswanyane, dikoranta , didayari)	Mehato 2 Titjhrere o hlaloesetsa baithuti ka mokgwa wa ho tlatsa dayari, sepheo le puo e ka sebediswang, ho hlokomela mohla le letsatsi. O laela bana ho boha mohlala wa dayari.	Mehato2 Baithuti ba boha mohlala wa dayari mme ba buisana ka mefuta e fapaneng ya di dayari.	Mokgwa wa tekolo Baithuti baya buisana ba bile ba ngola Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Sekala sa tekanyo (Checklist)
SI 2 HO BUA MT 5 Nehelana ka puo ya molomo ka boitshepo le ka boiqapelo, a	Mohato wa 3 Titjhere o neha baithuti monyetla wa ho hlahisa mokgwa	Mohato wa 3 Baithuti ba araba ka ho nehelana ka puo ya molomo ka mokgwa	Mokgwa wa tekolo Puo ya molomo Molekoldi

tsepamisitse maikutlo ho:	le puo e sebedisitsweng ho dayari eo	oo dayari e hlophiswang ka teng.	Titjhere Dithusa tekolo
Kgefutso le phetoho ho lebelo la ho bua, le ho phahama ha lentswe dinthleng tsa sehlooho, sepheo le namamedi, ho bua ka tshebediso ya ditho tsa mmele le tshebeliso ya sefahleho.	ba ithutileng ka yona.		(Ruburiki)
SI 4 HO NGOLA MT 1 Ngola mefuta e fapaneng e bile e phatlaletse ya ditema tsa kgopolelo ho: - bontsha kgopolelo, mehopolole le maikutlo ka yena le ka ba bang. - Utulla tshebediso ya puo ya ho bopa, ho sekaseka ka hloko le ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba, e hlalosang, puisano, dithothokiso. Dipina, dipale	Mohato wa 4 Titjhere o neha baithuti moloa kapa taelo ya ho ngola di dayari tsa bona dibukeng.	Mohato wa 4 Baithuti ba rala di dayari dibukeng tsa bona.	Mokgwa wa tekolo Moralo wa dayari Molekodi Titjhere Dithuso tekolo Ruburiki
SI 5 HO NAHANA LE HO FANA	Mohato wa 5	Mohato wa 5	Mokgwa wa tekolo

<p>KA MABAKA</p> <p>MT1 Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka ka ho : - manolla ka botebo ka sesosa Le ditlamorao, bongoding ba dingolwa le dingodilweng kharikhulamong yohle.</p>	<p>Titjhere o neha baithuti dipolelo, dipotso le ditaelo. Titjhere o neha baithuti mosebetsi wa ho fetolela ditemana tse tswang dipopolelong, dipotsong, le ditaelong.</p>	<p>Baithuti ba manolla diphapang tsa puo dipakeng tsa dipolelo, dipotso le ditaelo (ka ho ngola)</p>	<p>Hlakiso Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Dikarabo dipotsong (Memorandamo)</p>
<p>SI 6 SEBOPEHO SATHUTAPUO</p> <p>LE TSHEBEDISO</p> <p>MT 2 Sebetsa ka dipolelo: - sekaseka/ manolla phapang ya thutapuo pakeng tsa dipolelo tse botsang, tse laelang le tsa makalo.</p>	<p>Mohato wa 6</p> <p>Titjhere o fa bana mosebetsi hore ba sekaseke phapang tsa dipolelo tse behang, tse botsang, tse laelang le tsa makalo.</p>	<p>Mohato wa 6</p> <p>Bana ba ngola mosebetsi bukeng tsa bona.</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Mosebetsi o ngolwang Molekodi Titjhere Bana Dithusa tekolo Dikarabo dipotsong</p>
<p>Resources :Mehlala ya di dayari, dibuka, masedinyana, dimakasine</p>			
<p>Boitekolo:</p>			
<p>Keketso ya menyetla:</p>			